

t4_bciideal

(TMQp384EdchNJZ3YQ6MMaVgVcNtjhgzu1ws)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v5_bcialg_1 \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 \\ X0 X1 X1 = k4_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v3_bcialg_1 \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 \\ X0 X1 X2) (k1_bcialg_1 X0 X3 X2)) (k1_bcialg_1 X0 X1 X3) = k4_struct_0 \\ X0)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 (k4_struct_0 \\ X0) (k1_bcialg_1 X0 X1 X2)) (k1_bcialg_1 X0 X2 X1) = k4_struct_0 X0))) \end{aligned}$$